

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH

Broj: 01-10-03-426/26-740/15

Mjesto i datum: Podgorica, 26.05.2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice Ministarstvo sporta i mladih, Savo Rašović, sekretar ministarstva, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke Nabavka sportskih rekvizita i opreme, broj: 01/2026 (01-10-03-426/26-740/5) od 25.03.2026. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke - **Nabavka sportskih rekvizita i opreme, broj: 01/2026 (01-10-03-426/26-740/5) od 25.03.2026.** godine:

- 1) Ponuda ponuđača **SWAP DOO** je ispravna i najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača **Centroslavija** je neispravna;

OBRAZLOŽENJE**1. Podaci o naručiocu**

<i>Naziv naručioca</i>	Ministarstvo sporta i mladih
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Savo Rašović, sekretar ministarstva
<i>Kontakt osoba</i>	Dijana Džaković, službenica za javne nabavke
<i>Adresa</i>	Svetlane Kane Rdević 3
<i>Grad</i>	Podgorica
<i>Poštanski broj</i>	81000
<i>Identifikacioni broj</i>	11081231

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	01/2026 (01-10-03-426/26-740/5) od 25.03.2026. godine godine i izmjena 1 tenderske dokumentacije 01-10-03-426/26-740/8 od 09.04.2026. godine
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak javne nabavke
<i>Vrsta predmeta</i>	Robe

Opis predmeta nabavke	Nabavka sportskih rekvizita i opreme
Šifra postupka	CEJN - 110612
CPV šifra	37400000 - Sportska roba i oprema
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	39.252,27 EUR

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

/

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

/

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj: _____ od dana _____

/

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

- Neispravne ponude:

U roku za dostavljanje ponuda, dostavljena je ponuda privrednog subjekta – Samostalna ponuda ponuđača **CENTROSLAVIJA**.

1. SAMOSTALNA PONUDA – CENTROSLAVIJA

Ponuđač **CENTROSLAVIJA** je dostavio ponudu dana 27.04.2026. godine u 09:40, preko CEJN-a šifra ponude 160590. Ponuđena cijena 34.754,40 EUR-a bez PDV-a.

Uz ponudu, dostavljena je:

- Izjava privrednog subjekta
- Garancija ponude
- Dokazi za vrednovanje

Dostavljena elektronska garancija broj: CG2026/834 od 03.04.2026.godine, izdata od strane NLB Banka u skladu sa članom 97 Zakona o javnim nabavkama jer je ista dostavljena na iznos od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke i rokom važenja garancije predviđenim tenderskom dokumentacijom. Iznos garancije ponude je 785,05 EUR-a, dok je datum važenja garancije 04.07.2026. godine.

Naručilac se obratio ponuđaču Centroslavija dopisom broj 01-10-03-426/26-740/11 dana 29.04.2026. godine radi provjere ispravnosti samostalne ponude, u smislu ispunjenosti uslova koji

¹ Ukoliko je primjenjivo

su sastavni dio tenderske dokumentacije, a u skladu sa članom 134 stav 4 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 11/23).

Pozivom za nadmetanje koji je sastavni dio tenderske dokumentacije u dijelu Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Naručilac je predvidio sljedeći uslov u skladu sa članom 120 stav 16 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 11/23):

- „Ponudlač je dužan dostaviti: - atest po standardu EN 1271 za stavku 12 tehničke specifikacije, - atest po standardu EN 12503 za stavku 1 tehničke specifikacije
- atest po standardu EN 913 za stavke 7 i 11 tehničke specifikacije,
- atest po standardu EN 12432 za stavku 7 tehničke specifikacije,
- atest po standardu EN 1270 za stavku 21 tehničke specifikacije,
- atest po standardu EN 12196 za stavku 11 tehničke specifikacije“.

Tačnije, u odnosu na atest po standardu EN 1270 za stavku 21 tehničke specifikacije, koji je i dostavljen u sklopu ponude, iz dostavljenog atesta ne može se sa sigurnošću utvrditi da se isti odnosi na ponuđenu sportsku opremu - košarkaški obroč za koji je dostavljen tehnički list. Dalje, u odnosu na atest po standardu EN 12503 za stavku 1 tehničke specifikacije koji je i dostavljen u sklopu ponude, iz dostavljenog atesta ne može se sa sigurnošću utvrditi da se isti odnosi na ponuđenu sportsku opremu – gimnastička strunjača i isti nije važeći (rok važenja na sertifikatu je do 01.08.2018.godine).

Dalje, atest EN 913 za stavku 11 tehničke specifikacije nije dostavljen, kao ni atest po standardu EN 1271 za stavku 12 tehničke specifikacije.

Dalje, u odnosu na atest po standardu EN 12196 za stavku 11 tehničke specifikacije, dostavljena je u sklopu ponude izjava o usklađenosti od strane proizvođača sportske opreme, a potrebno je da se dostavi Izjava od strane akreditovane laboratorije za testiranje.

Dalje, u odnosu na atest po standardu EN 913 za stavku 7 tehničke specifikacije, koji je i dostavljen u sklopu ponude, isti nije važeći (rok važenja na sertifikatu je do 16.01.2018.godine).

Ukoliko, se ne dopune dostavljene dokaze ili ne dostave novi dokazi u ostavljenom roku ili dostave neodgovarajuće dokaze, ponuda će se ocijeniti neispravnom u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 1 ovog zakona.

Kako ponudlač u ostavljenom roku od osam dana nije dostavio dopunu dostavljenih dokaza i nije dostavio nove dokaze koji bi sadržali sve podatke tražene naprijed navedenim uslovima, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je ocijenila da ponuda ne ispunjava uslove predviđene tenderskom dokumentacijom a sve u skladu sa članom 120 stav 16 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 11/23).

Shodno prethodno navedenom, u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke cijeni ponudu ponudlača Centroslavija kao neispravnu.

7. Podaci o ispravnim ponudama

Ministarstvo sporta i mladih pokrenulo je postupak javne nabavke robe Nabavka sportskih rekvizita i opreme, broj: 01/2026 (01-10-03-426/26-740/5) od 25.03.2026. godine godine i izmjeni 1 tenderske dokumentacije 01-10-03-426/26-740/8 od 09.04.2026. godine , šifra postupka na ESJN #110612, kao cjelina, procijenjene vrijednosti **39.252,27 EUR**. U roku za dostavljanje ponuda, dostavljena je ponuda privrednog subjekta **SWAP DOO** šifra ponude **160397** od **24.04.2026. godine u 12:23h**.

Tenderskom dokumentacijom predviđeno je da se ponude podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 27.04.2026. godine do 10 sati, te da će se otvaranje ponuda održati dana 27.04.2026. godine u 10 sati.

Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda:

- neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Svetlane Kane Radević broj 3, Podgorica;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Svetlane Kane Radević broj 3, Podgorica, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora

radnim danima od 08:00 do 14:00 časova, zaključno sa 27.04.2026. godine do 10:00 časova.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

U roku za dostavljanje ponuda, dostavljena je ponuda privrednog subjekta – Samostalna ponuda ponuđača **SWAP DOO**.

1. SAMOSTALNA PONUDA - SWAP DOO

Ponuđač **SWAP DOO** je dostavio ponudu dana 24.04.2026. godine u 12:23, preko CEJN-a šifra ponude 160397. Ponuđena cijena 39.240,503 EUR-a bez PDV-a.

Uz ponudu, dostavljena je:

- Izjava privrednog subjekta
- Garancija ponude
- Dokazi za vrednovanje

Dostavljena garancija broj: 10-0-15254 od 22.04.2026.godine , izdata od strane CKB Banka Podgorica je u skladu sa članom 97 Zakona o javnim nabavkama jer je ista dostavljena na iznos od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke i rokom važenja garancije predviđenim tenderskom dokumentacijom. Iznos garancije ponude je 785,00 EUR-a, dok je datum važenja garancije 06.07.2026. godine.

Ponuđač **SWAP DOO** dostavio je garanciju ponude u formi originala na arhivi naručioca, dok je garanciju ponude u formi kopije dostavio i putem ESJN-a. *U skladu sa članom 122 stav 6 Zakona o javnim nabavkama, ponuđaču je izdata potvrda o dostavljanju garancije ponude broj 01-10-03-426/26-740/9 od 27.04.2026. godine i istu je Naručilac uz zapisnik o otvaranju ponuda priložio u ESJN dana 27.04.2026. godine, kada je izvršeno otvaranje ponuda.*

Ponuđač je dostavio uredno popunjenu Izjavu privrednog subjekta, dostavljenu putem ESJN-a.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu dostavljene Izjave konstatuje da ista pravilno sačinjena i da sadrži sve tražene informacije i podatke.

Na osnovu dostavljene Izjave privrednog subjekta ponuđača i prethodno pribavljenih dokaza, utvrđeno je da na strani ovog privrednog subjekta ne postoji razlog za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

U skladu sa članom 134 Zakona o javnim nabavkama, na osnovu dostavljene Izjave privrednog subjekta u kojoj je navedeno da kod ponuđača ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke izvršila je provjeru da li postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 i 110 Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu dostavljene dokumentacije konstatuje da ne postoje osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke.

Ponuđač **SWAP DOO** je podnio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom u pogledu uslova za učešće u postupku javne nabavke što je utvrđeno i uvidom u ponudu broj 160397 na portalu ESJN.

Komisija je izvršila uvid u ponudu i dokumenta dostavljena kroz elektronski sistem javnih nabavki i utvrdila da je ponuđač ispunio sve uslove predviđene Pozivom za nadmetanje.

*Nakon provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta i dostavljenih dokaza, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača **SWAP DO** je ispravna, u skladu sa članom 132 ZJN.*

Ponuđač **SWAP DOO** je podnio finansijski dio ponudu u iznosu od 39.240,503 EUR-a bez PDV-a.

Nakon uvida u finansijski dio ponude, svake stavke ponaosob, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatovala da je ponuđač u potpunosti ispunio zahtjeve i uslove iz tehničke specifikacije predmetne tenderske dokumentacije. Komisija je izvršila provjeru tačnosti finansijskog dijela u smislu postojanja aritmetičke greške i konstatovala da u finansijskom dijelu ne postoji greška.

Ponuđač **SWAP DOO** u dijelu rok isporuke predmetne nabavke je naveo - Rok isporuke je 3 (tri) dana od dana zaključenja ugovora.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☐ odnos cijene i kvaliteta (80/20)

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki.

Vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

☐ odnos cijene i kvaliteta

☒ najniža ponuđena cijena broj bodova 80.

☒ kvalitet(najkraći ponuđeni rok) broj bodova 20.

☒ parametar najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način: ukupno 80 bodova

Bodovi za parametar ponuđena cijena izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najniža ponuđena cijena (bez PDV-a), koja dobija maksimalan broj bodova.

Maksimalno predviđeni broj bodova je 80.

Ponuđena cijena će se bodovati na sljedeći način:

- Najniža cijena dobija maksimalni broj bodova (80 bodova)
- Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli:

$$C = (C_{\min} / C_p) \times 80$$

$C_{\min}$ – najniža ponuđena cijena (bez PDV)

C_p – ponuđena cijena (bez PDV)

☐ **parametar kvalitet (K)**

Kvalitet (K) – 20 bodova Ponude po parametru kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova dobija maksimalni broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvođenja radova po formuli:

$$K = (K_{\min} / K_p) \times 20$$

Gdje je:

K – broj bodova za kvalitet,

$K_{\min}$ – Najkraći ponuđeni rok isporuke

K_p – ponuđen rok isporuke

Kvalitet (K) 20 bodova Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok isporuke dobija maksimalni broj bodova 20. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: $K = (K_{\min} / K_p) \times 20$ gdje je K - broj bodova za kvalitet, $K_{\min}$ – Najkraći ponuđeni rok isporuke, K_p - ponuđen, rok isporuke. 20 - maksimalni broj bodova po ovom kriterijumu U skladu sa Pravilnikom o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na rok isporuke, vrši se u odnosu na ponuđene uslove koji su povoljniji, odnosno bolji od zahtjevanog uslova. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke iskazan u danima, koji ne može biti duži od 30 dana od dana zaključenja Ugovora

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Parametar 1 – najniža ponuđena cijena	Parametar 2 ² - kvalitet (najkraći ponuđeni rok)	Ukupan broj bodova
1.	SWAP DOO	80	20	100

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke pristupila je provjeri tačnosti podataka navedenih u izjavi privrednog subjekta na osnovu člana 135a Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 3/23 i 11/23) te se obratila:

1. Nadležnom organu za vođenje kaznene evidencije, Ministarstvu pravde, dana 12.05.2026. godine dopisom broj: 01-10-03-426/26-1121, u cilju dostavljanja dokaza da privredni subjekat **SWAP DOO** nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;
2. Nadležnom organu za poslove naplate poreza, Poreskoj upravi, dana 12.05.2026. godine preko CEJN-a dopisom broj: 01-10-03-426/26-1121, u cilju dostavljanja dokaza da je privredni subjekt **SWAP DOO**, izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Postupajući po zahtjevu Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, nadležni organi dostavili su sljedeće dokaze:

1. Od strane Ministarstva pravde (zaveden pod brojem: 01-10-03-426/26-1121/2 od 25.05.2026. godine), Direkcije za kaznenu i prekršajnu evidenciju dostavljen je dokaz broj: 0804-8244/26 od 13.05.2026. godine koji sadrži sljedeće:
 - Uvjerenje da ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica **SWAP DOO** broj: 0804-8244/26 od 13.05.2026. godine,
 - Uvjerenje da ne postoje podaci o osuđivanosti za izvršnog direktora **Vladan Đurđevac**, broj: 0804-8244/26-1 od 13.05.2026. godine.
2. Od strane Poreske uprave (zaveden pod brojem 01-10-03-426/26-1121/2 od 15.05.2026. godine), Područne jedinice Podgorica, Ekspozitura Nikšić, dostavljen je preko CEJN-a dokaz broj: 15/01-9-430/2026-100615/2 od 14.05.2026. godine, u kojem su dostavljeni podaci da je **SWAP DOO** dana 12.05.2026. godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaključno sa 04/2026 godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2025. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 04/2026. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Naručilac se dana 12.05.2026. godine, obratio ponuđaču **SWAP DOO** dopisom broj: 01-10-03-426/26-740/12 radi dostavljanja dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom u originalu ili ovjerenoj kopiji, u skladu sa članom 135a stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

² Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

Ponuđač **SWAP DOO GROUP** dostavio je dokaze u zakonskom roku dana 19.05.2026. godine, zavedene pod brojem 01-10-03-426/26-740/13 i to:

- Tehnički list - Košarkaški obruč fiksni, dvostruko ojačani, izrađen u svemu u skladu sa FIBA standardom i poseduje EN 1270 standard;

- Sertifikat o usaglašenosti ELAN INVENTRA D.O.O. sportske i gimnastičke strunjače, proizvod odgovara zahtjevima standarda ili normativnih dokumenata: SIST EN 12503-1:2012, SIST EN 12503-2:2016, SIST EN 12503-4:2016, SIST EN 913:2019 i važi do 21. septembra 2026. godine, potpisano i ovjereno od strane ovlašćenog lica, na slovenačkom jeziku kao i prevedeno. Izdato od strane Fakulteta za biotehnologiju;

- Sertifikat br. P/1062/12 usklađenosti sa standardom i ovlašćenja za obilježavanje proizvoda, oprema za odbojku, sa znakom sigurnosti EN1271:2015-01 sa rokom važenja od 16.07.2024. do 15.07.2027. godine, potpisano i ovjereno od strane ovlašćenog lica, izdato od Instituta za sport, prevedeno od strane sudskog prevodioca za poljski jezik Svetlane Simonović-Mandić, od 17.06. 2025. godine;

- Sertifikat br. R/11607/12 usklađenosti sa standardom i ovlašćenja za obilježavanje proizvoda znakom sigurnosti EN1270:2006 sa rokom važenja od 13.08.2024. do 12.08.2027. godine, potpisano i ovjereno od strane ovlašćenog lica, izdato od Instituta za sport, prevedeno od strane sudskog prevodioca za poljski jezik Svetlane Simonović-Mandić, od 17.06. 2025. godine;

- Potvrda o usaglašenosti ELAN INVENTA DOO gimnastička oprema proizvod odgovara zahtjevima standarda ili normativnih dokumenata: SIST EN 913:2019+A1:2021; SIST EN 12432:2002, i važi do 07. januara 2031. godine, potpisano i ovjereno od strane ovlašćenog lica, na engleskom jeziku kao i prevedeno. Izdato od strane Fakulteta za biotehnologiju;

- Tehnički list - Odbojkaška mreža izrađena u svemu u skladu sa FIVB standardom i posjeduje EN 1271 sertifikat;

- Potvrda o usaglašenosti ELAN INVENTA DOO gimnastička oprema: kozlić, proizvod odgovara zahtjevima standarda ili normativnih dokumenata: SIST EN 913:2019+A1:2021; SIST EN 12196:2024, i važi do 07. januara 2031. godine, potpisano i ovjereno od strane ovlašćenog lica, na engleskom jeziku kao i prevedeno. Izdato od strane Fakulteta za biotehnologiju;

- Tehnički list - Gimnastički kozlić izrađen u svemu u skladu sa FIG standardom i posjeduje EN 913 i EN 12196 sertifikate;

- Tehnički list - Švedska klupa izrađena u svemu u skladu sa FIG standardom i poseduje EN 913 i EN 12432 standarde;

- Tehnički list - Gimnastičke strunjače izrađena u svemu u skladu sa FIG standardom i poseduje EN 12503 sertifikat;

- Sertifikat br. R/1107/12 usklađenosti sa standardom i ovlašćenja za obilježavanje proizvoda znakom sigurnosti EN1270:2022. sa rokom važenja od 13.08.2024. do 12.08.2027. godine, potpisano i ovjereno od strane ovlašćenog lica, izdato od Instituta za sport, prevedeno od strane sudskog prevodioca za poljski jezik Svetlane Simonović-Mandić, od 18.06. 2025. godine;

- Potvrda o usaglašenosti ELAN INVENTA DOO gimnastička oprema: gimnastička klupa, proizvod odgovara zahtjevima standarda ili normativnih dokumenata: SIST EN 913:2019+A1:2021; SIST EN 12432:2002, i važi do 07. januara 2031. godine, potpisano i ovjereno od strane ovlašćenog lica, na engleskom jeziku kao i prevedeno. Izdato od strane Fakulteta za biotehnologiju;

- Potvrda o usaglašenosti ELAN INVENTA DOO gimnastička oprema: kozlić, proizvod odgovara zahtjevima standarda ili normativnih dokumenata: SIST EN 913:2019+A1:2021; SIST EN 12196:2024, i važi do 07. januara 2031. godine, potpisano i ovjereno od strane ovlašćenog lica, na engleskom jeziku kao i prevedeno. Izdato od strane Fakulteta za biotehnologiju;

- Košarkaški obruč izrađen u svemu u skladu sa FIBA standardom i posjeduje EN 1270 standard;
- Sertifikat o usaglašenosti ELAN INVENTRA D.O.O. sportske i gimnastičke strunjače, proizvod odgovara zahtjevima standarda ili normativnih dokumenata: SIST EN 12503-1:2012, SIST EN 12503-2:2016, SIST EN 12503-4:2016, SIST EN 913:2019 i važi do 21. septembra 2026. godine, potpisano i ovjereno od strane ovlašćenog lica, na slovenačkom jeziku kao i prevedeno. Izdato od strane Fakulteta za biotehnologiju;
- Gimnastičke strunjače izrađena u svemu u skladu sa FIG standardom i posjeduje EN 12503 sertifikat;
- Sertifikat br. P/1062/12 usklađenosti sa standardom i ovlašćenja za obilježavanje proizvoda, oprema za odbojku znakom sigurnosti EN1271:2015-01 sa rokom važenja od 16.07.2024. do 15.07.2027. godine, potpisano i ovjereno od strane ovlašćenog lica, izdato od Instituta za sport, prevedeno od strane sudskog prevodioca za poljski jezik Svetlane Simomnović-Mandić, od 17.06. 2025. godine;
- Tehnički list - Švedska klupa izrađena u svemu u skladu sa FIG standardom i posjeduje EN 913 i EN 12432 standarde;
- Tehnički list - lopta za rukomet (select);
- Tehnički list - lopta za odbojku (elan);
- Tehnički list - MEDICINKA 3 KG (elan);
- Tehnički list – lopta za fudbal (elan);
- Tehnički list – trening kapica (elan);
- Tehnički list – lopta za košarku (molten);
- Tehnički list – prepona niska (elan);
- Tehnički list – prepona visoka (elan);
- Tehnički list – odbojkaška mreža (ZPH NETEX PODSUZ);
- Tehnički list – mreža za rukometni gol (elan);
- Tehnički list – kugla 2kg (elan);
- Tehnički list – kugla 3 kg (elan);
- Tehnički list – kugla 4 kg (elan);
- Tehnički list – medicinka 1 kg (elan);
- Tehnički list – medicinka 2 kg (elan);
- Tehnički list – gimnastički kozlić (elan);
- Tehnički list – mrežica za košarkaški obruč (elan);
- Potvrda o dostavljanju uzorka od 19. maja 2026. godine, broj 01-10-03-426-740/13.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je, nakon uvida u dostavljene dokaze o ispunjenosti uslova i zahtjeva predviđenih tenderskom dokumentacijom, samostalna ponuda ponuđača **SWAP DOO**, ispravna, prvorangirana i najpovoljnija.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, shodno ovlaštenjima utvrđenim u članu 48 i 134 Zakona o javnim nabavkama, ocijenila da su se stekli uslovi iz člana 143 Zakona o javnim nabavkama i predložila ovlaštenom licu da donese Odluku o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj dokumentaciji broj: 01/2026 (01-10-03-426/26-740/5) od 25.03.2026. godine godine i izmjeni 1 tenderske dokumentacije 01-10-03-426/26-740/8 od 09.04.2026. godine.

U skladu sa navedenim, ovlašćeno lice je na prijedlog Komisije, odlučio kao u dispozitivu odluke.

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuda ponuđača **SWAP DOO**, ALEKSE BACKOVIĆA 11, Nikšić, šifra ponude **160397** od **24.04.2026.** godine dostavljena u **12:23h** za ponuđenu cijenu u iznosu od **39.240,00** EUR.

Rok izvršenja ugovora: Rok isporuke je 3 (tri) dana od dana zaključenja ugovora.

10. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA



Savo Rašović
sekretar ministarstva

Savo Rašović